

Xitsonga

Ntlawa wa

5A

Soweto



Nangamso Khoza



Soweto

XITSONGA

Ntlawa wa: 5A

ISBN: 978-1-77981-266-7

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mutsari: Nangamso Khoza

Muhundzuluxeri: Vutivi Shirinda

Muendli wa swifaniso: Itebogeng Phillips

Nkhaviso na mpfapfarhuto: Rock Bottom Graphic & Design


Nkandziyiso wo sungulaku kandziyisa 2023.

Soweto



Nangamso Khoza

Soweto i lokixi lerikulu eAfrika Dzonga. Ri kumeka edorobeni ra Joni. Ku tlula ma miliyoni ya vanhu va vitana Soweto kaya ra vona.





I ndhawu leyi nga na matimu ya kahle na ku tiveka swinene.

Vanhu va le Soweto va pfunile swinene eka ku lwela ntshuxeko.


Soweto a yi ri kaya ra khale ka Murhangeri wa-tiko Nelson Rholihlahla Mandela na nsati wa yena, Winnie Nomzamo Mandela. Vana va vona va kulele eka kaya leri.





Ndyangu wa ka Mandela wu nyikerile kaya
Ieri ku ri endla Muziyamu. Yindlu leyi yi na
switsundzuxo swo suka eka nkarhi lowu
tsanana va ka Mandela va nga hanya eka
yona swin'we.

Muziyamu leyi yi dumile swinene eka vaaka tiko va le handle lava va yi endzeleka. Yi kumeka eka xitarata xo duma swinene xa Soweto, Xitarata xa Vilakazi. Xitarata lexi hi xona xi ri xoxe lexi nga na tijindlu leti a ti ri ta va wini va Sagwadi ra ku tisa Kurhula.





Mufundhisi lonkulu, Desmond Tutu, i munhu wa vumbirhi eka Xitarata xa Vilakazi ku va a nyikiwa sagwadi leri.

Vanhu lava tshamaka eSoweto va huma ku suka hinkwako eAfrika Dzonga naswona va vulavula tindzimi to hambana.






Magidi ya vaendzi va matiko ya le handle ku suka misava hinkwayo va endzela Soweto lembe na lembe. Va nyanyuriwa hi matimu na ku saseka ka ndhawu. Va tsakisiwa hi ku endzela timuziyamu na tindhawu tin'wana ta matimu na ndhavuko. Ku tlhela ku va na mintlawa yo tala yo yimbelela na ku cina leyi nga endleriwa ku nyanyula vapfhumba, kwala Xitarateni xa Vilakazi.

Soweto i kaya ra swipano swin'wana leswi kulu swa bolo eAfrika Dzonga. Kaizer Chiefs na Orlando Pirates i swipano leswi nga na valandzeri vo tala va ntlangu wa bolo ya milenge. Swipano leswi swi tlhela swi tiveka Afrika hinkwayo hikuva swi tlanga ntlangu wa bolo ya milenge wa xiymo xa le henhla.





Ku na micingiriko yo tala eSoweto leyi tsundzuxaka vanhu hi matimu ya Afrika Dzonga. Eka vo tala, Soweto yi nyika ku langutela lokunene ka tiko leri humevelaka hikuva vanhu va yona va tirha kun'we ku yi aka.



Readers

Ntlawa wa 1-2

- Xilamulana xa kahle
- A ku na mati
- Pfumi na Bobo
- Vuxa wa swikota ku basisa
- Switwari
- Vaboti vo pfuna
- Nyoka exivaleni!
- Xana xi nga haha?
- Dyambu na mpfula!
- Vunwe na Vutivi
- Misisi yikulu
- Ndzalama wa hlamala!
- Tatana u ta vuya rini?
- Chuchekani na pume
- A hi hlayiseni mati
- Jazi ro hundzuriwa
- Va le purasini
- Ndavi u lava ku penda
- Ndzilo!
- Vutshila wa gingirika!

Ntlawa wa 3

- Vanghana eka maxelo hinkwawo!
- Vanhwanyana na mbuti
- A ndzi tsakeli matsavu!
- Va na na vukheta, Khatisa
- Khavisani u vavisekile
- Tintangu tintshwa ta Kwetsimani
- Tsakeriwa loyi a tsakeke!
- Mukapu wo nandziha
- Mati hinkwako!
- Xibelani xa Kulani
- Rhoko yo saseka
- N'wamapurasi Endlani na minkawu
- Nkwangulatilo wa Nhlangano
- Moli na tikhirkite
- Vukahle u khoma khamba!
- Masingita ya timbewu
- Vuvabyi bya tinguluve
- Maqhingha ya Monyai
- Ku navela ka Rifumo ku humelela
- Mandza ya Mbimbhi yo kayivela
- Ku dyondza hi ta machela
- Ku pfuna kokwana va hola
- Miehleketo ya Ntiyiso ya kahle
- Maendlelo ya VaVhenda
- Mangalani na Xalati
- Ku ringa swakudya swa Xivhenda
- Muhluri u kota ku hlaya nkarhi
- Mutlangi wa le henhla
- Ximilana xo horisa
- Bolo leyi nga lahleka
- Riendzo ro ya entangen i wa swiharhi

Ntlawa wa 4-5

- Ngwenya ya makwanga
- Xingwavila xa nsuku
- Tinyiko
- Lulama u tshama na rihanyo lerinene!
- Soweto
- Tinyoxi
- Xana i xihatla xa yini, Dzuniso?
- Hitekani u twa ku vava ekhwirini
- Tinxaka ta vutleketli
- Ku rihiseta ka tinkuzi
- Nhwanyana wo tlhariha
- Swi kulu eka mina!
- Masungulo mantshwa
- Vafana vo tlhariha
- Muphasi wa tlhampfi
- Nkelunkelu
- Mukhuhlwana
- Nghozi exirhapani xa Kokwana
- N'warikolwani, wa nhnenha!
- Ntanghu yo Saseka
- Norho wa Rilaveta



Room to Read*



Enabling successful
open learning for all

Ulwazi Lwethu i phurojeke leyi nga simekiwa na ku nyikiwa mpfuno wa swa timali hi Zenex Foundation ku va yi hluvukisa nonganoko wa matsalwa ya ku hlaya na switirhisiwa swa nseketelo wa vadyondzisi leswi swi nga olova hi ku tirhisa tindzimi ta laha Afrika. Phurojeke leyi yi kongomisiwile eka ku dyondzisa na ku seketela vadyondzi eka Dyondzo ya Masungulo ku va va hluvukisa tindzimi ta bona ta le kaya ta ku hlaya na ku twisia. Matsalwa yo hlaya ya tsariwile ro sungula hi tindzimi ta kaye ta Afrika hi ku tirhisana na Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, na Saide. Switirhisiwa hinkwaswo swi hluvukisiwa tanihi “Switirhisiwa swa Dyondzo leswi nga Pfuleka” kumbe “Open Education resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives
(CC BY-NC-ND) 4.0
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.



Ulwazi
Lwethu



9 781779 812667